

Moshe o Golela Kwa Egepeto

EKESODO KGAOLO 1-2

DINGWAGA DI LE DINTSI JOSEFA A SENA GO TLHOKAFALA, EGEPETO E NE YA BUSIWA KE FARO YO MONGWE. O NE A TLHOILE BAHEBERA BA BA NENG BA OBAMELA JEHOFA.

BONA!
BAHEBERA BA
BANTSI E BILE BA
THATA GO RE
FETA! BA DIRENG
MAKGOBA!


BOLAYANG
NGWANA MONGWE
LE MONGWE WA
MOSIMANE FA
A TSHOLWA!

KA YONE NAKO EO, MOSADI MONGWE
WA MOHEBERA YO O BIDIWANG **JOKEBEDE**
O NE A TSHOLA NGWANA WA MOSIMANE.

MMA, GORENG
RE FITLHA
KGAITSADIAKE?

MIRIAME NGWANAKA,
RE TSHWANETSE GO
MO SIRELETSA GORE
FARO A SE KA
A MMOLAYA.


MME MORAGO GA
DIKGWEDI DI LE THARO,
JOKEBEDE O NE A SA
TLHOLE A KGONA GO
MO FITLHA . . .




KE TLILE GO TSENYA
NGWANA MO SEROTONG
SA LETLHAKA KE BO KE SE
BAYA MO MATLHAKENG
A NOKA YA NILE.

KE TLA EMA MONO
MME KE BONE GORE KE
MANG YO O TLA **BONANG**
KGAITSADIAKE A BO A MO
TLHOMOGELA PELO.


MORWADIA FARO O NE A TLA
GO TLHAPA MO NOKENG. . . .



KE ENG **SELE?**
NTLELA KA SONE.



YO KE MONGWE
WA BANA BA
BAHEBERA.



A O KA RATA
GORE KE GO BILETSE
MONGWE WA **BASADI BA**
BAHEBERA GORE A GO
AMUSETSE NGWANA?

EE.
TSAMAYA!

MO GODIMO GA GORE MORWA JOKEBEDE A FALOLE,
JOKEBEDE O NE A MO **TLHOKOMELA** KA DINGWAGA
DI LE MMALWA A BO A MO RUTA GO **RATA JEHOFA**.

MORAGONYANA, JOKEBEDE O NE A
MMUSETSA KWA GO MORWADIA FARO.

KE TLA MMITSA
MOSHE KA GONNE
KE MO NTSHITSE
MO METSING.

MOSHE O NE A TSHELA LE
BAEGEPETO. LE FA GO NTSE
JALO, O NE A SE KA A LEBALA
GORE BA LELAPA LA GAABO BA
E NENG E LE BAHEBERA E NE
E SA NTSE E LE **MAKGoba**.

KA LETSATSI LENGWE, MOSHE O NE
A BONA MOEGEPETO A **ITAYA**
LEKGOBA LA MOHEBERA.

MOSHE O NE A BATLA GO THUSA, KA
JALO O NE A **BOLAYA** MOEGEPETO.

FA **FARO** A **SENA** GO **UTLWA** GORE MOSHE
O DIRILENG, O NE A BATLA GO **MMOLAYA**.

KA JALO MOSHE O NE A TSHABELA
KWA **MIDIANA**.

MORAGONYANA MOSHE
A NTSE A LE KWA MIDIANA,
O NE A NYALA **SIPHORA**
MME BA NNA LE BANA.

MME BAHEBERA E NE E SA NTSE E LE
MAKGOBA KWA EGEPEO. MO POLELONG
E E LATELANG E E TSHWANTSHITSWENG YA
BAEBELE, UTLWA GORE GO NE GA DIREGA
ENG FA JEHOFA A NE A LAELA MOSHE GORE
A **BOELE** KWA EGEPEO GO THUSA BAHEBERA.

RE ITHUTA ENG MO POLELONG ENO?

MIRIAME O NE A **IKUTLWA** JANG KA KGAITSADIE
YO MMOTLANA?

SE SE KA THUSANG: EKESODO 2:4, 7;
1 JOHANE 3:17, 18.

KE KA NTLHA YANG FA GO NE GO SA SIAMA GORE
FARO A **TLHOE** BATHO BA LOTSO LO SELE?

SE SE KA THUSANG: DITIRO 10:34, 35.

O TSHWANETSE GO LEBATHO BA LOTSO
LO SELE JANG?

SE SE KA THUSANG: 1 SAMUELE 16:7.